




**ССТА** фотехронингта.

## Үрдүк ситиһиилэр иһин

Сарсын бичиги дойдубут Тым хайаһыастыбатын үлэһиттэрин Бүтүн Союзтаагы күчүн үөрүү-лээхтик бэлэттиналлар. Ыйыл бу улахан бырааныһыннык СКП XXV съезинин көрүллү-окуе латылетка бастама салын балаанынын толорууга норуот бүтүүнүн үлэбэ модун оро көтөрүллүүтүн кэмгитэр ыһыллар.

заттарынан оройуон үлэһиттэ-рэ киэн тутталлар.  
Партия XXV съезин делегат, тарын бачымын ойсон үрдүк эбэлээстэллестибэни ыһыһыт үлэ коллективтара — Дьэччим сүөсүһүттэрэ, Одьбулуун үрдүк үүнүүтүн звестота, «Ордуонавар үүтү государтстводале» диэн рес-публикага ытырымылаах матата, нахтар, оройуону окко көбү

Тыга хаазаыстыбатын саймиларымыга билиги партиябыт уонна правительствобут ураты болдомтону уураллар. СССР XXV съези оҕус пятилеткага сана техника уонна прогрессивнай технология базатыгар олобуран тыа сврин техникамын хаачыстыбын илгит программатын бэлэстэвтэ. Аҕардас тыа хаазаыстыбатын массын каларын уонна оборудоолоннеларын өнөрүгүгэ 23 миллиард солкубайдаах үп бэриллээ. Сири механизациялааһын үлэ-э биллэрдики кэтитиллээ. Техническэй уонна материалдай ресурсалары кэдьүүстэхтик туһанар иһин тыа хаазаысты, батын производствотын тэрийингэ сангалык сыһыан үөскэтиллээ. Кооперациялааһын илгит базатыгар олобуран киини илэтиник уонна киинизэи гүмүү, биллиги индустриальнай төрүккэ киллэрин кэскил-дээх сорукара тураллар.

Партия уюуна правительството абалым мѣданимытын билиги оройооммут тыматын хавайыстыбатын үлэинтэрэ күнүгөтэ көрсөллөр. Бүтүн Союз үрдүнэн тэнинибит социалистическай уоталаһынга киирсэн пятилетка бастагы сылын ааспыт айдарыгар оройуон тыматын хавайыстыбатын үлэинтэрэ дьдуурдаахтын үлэлээн сүүһү, сылга ахсааннарын алара толордулар. Үгүг гусударствона атылаһын былаана эбии сорудахтын 103,1 бырыһыан толорукта. Үгүг мыһын ааспыт сыллааар 111,7 бырыһыанынан улаатта, биридник фуражнай ынахтан ылыы ээни элбээтэ.

Быйдыгы кыстыкка 5000 тан тахса интигэ хааларыллар борсонок орто миһанынара эбиллинтин 100 кг тиэрдиэхтээхинт, ол эбэтэр былларымынгутааар 6,1 кг үрдетиэхтээхинт. Хае биридник фуражнай ынахтан 920 кг үгүг мыан аасыт сыллаааар 90 кг-нан элбэтиэхтээхинт.

Бу күнүгө оройуон тыматын хавайыстыбатын үлэинтэрэ үрдэтиллибит социалистическай эбэхтээгинтибэлэри ыныналлар. Ити инициативалар сүүрү соруктарынан пятилетка бастагы сылын гусударственной былааннарын аһап

Оройуон халһаайыстымбалары, гар бастыг үлэлзэх коллективтар, биирдинэлээн үлэлтнтар ахсааннара элбөөн иһэр. Кинилэр иһэригэр мааныһыстытар А. Кузьмина, Е. Кузьмина, Т. Фомина, У. Макарова, бороон көрөөччүдэр Яков уонна Ульяна Давровтар, сыгыһыттар Г. Новгородов, Д. Свицев, механиктардар С. Литвинцев, А. Захаров, Е. Ноговинцын уо. д. а. толорон кэлэр сылга бөдө бааны тэрийһин буолар.

Оройуон тыатын халһаайыстыбатын үлэлтнгар ыланна, лыбт үрдүк эбээһэтэлиһтибэлэрин аһара толорор иһин түм сүүлээхтик туруун, үрдүн кыа биллэри ылан, халһаастыба уонна көдүүс патиликтатын сорукутарын бөдбөдүн иһини толорууга байлалар сэмэй ил, дааттарын киллэрэллэр.

аяттарынан оройусон үлэһиттэ  
рэ киэн тутталлар.

Партийн XXV сьёний делегат, тарын бачымын ойбоон үрдүү эбэнэрталстигобонь ылыншын үлэ коллективтара — Дьэччынэ сүсөһүттэра, Одьулуун үрдүү үүнүүтүн звенота, «Ордуунар үүүтү гусударстводале» дини республикада ынгарымылаах кытаа, нахтар, оройоону окко көбүлээбит сыланнар бнэрбит тыл, дартын бигэтнэ толорон социалистическай куоталаһын шини ки күөнүгэр иһэдлэр.

[illegible][illegible]

Бийлалтын кыстыкка 5000-тан тахса интингэ хаалдармалар бороонкор орто мыйааһын. Иара эбиллэнтин 100 кг тизэр днэхтээхинт, ол эбэтэр бийлэрмьынгытадар 6,1 кг үрдэтиэхтээхинт. Хас биһрдн фуражнай мьахтан 920 кг үүгүмьан аасыт сьылаафар 90 кг. Иан элбэтиэхтээхинт.

Бу күннэргэ оройуон тыа тын халайыстыбатын үлэнигэр үрдэтиллибит социалистическай эбэхээтэлистибэлэри быһынаадлар. Ити инициативалар сүрүн сорукатарынан итинчэ бастагы сылын государтвеннай быһаанынын аһар-толорон кэлэр сылга бөдө бааза тэрийиң буолар.

Оройуон тыматын хаһаайыстыбатын үлэһиттэра млынналдыбыт урдук эбэһээтэлиститибэлэрин аһара толорор иһин түм сүлээхтик туруһун, урдук кно бинлэри ытан, хаачыстыба уонна көдьүүс пятилеткатын сорукутарын бөддьөдүн иһини толорууга бэйэлэрин сэмэй кылааттарын кылгэрэллэр.

Х а н ы а т  
1931 сыл алтынны  
ыятап тахсап

СССР ЧУРАПЧИТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭНИТТЭР  
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

№ 122 (4856)

1976 жыл. Алтынны 9 күнз  
СУБУОТА

Сыналта  
2 карчы

## Сыахтарынан куоталаһан

Эг-түү ороодоннаады камбинигийн коллектинөө миймийт абз-бээтэстэйбээн талорор тукүзэр бары сыматтарман социалистический круталахыны нууско гэвмийтэ. Ог тукүзэр валээб бародуусууданы оворуу 9 мйбээт соруудаа ИИЗ биригхман талоролууна, өтгөн миймий батаргыны камбинээдэ кирбинтэ 18 биригхмийнхэн ахармынхэн. Онон былырын баччатваар 321,5 гыд, солм. эбээт бародуусуудыг оворлохыг.

Нүү ахисаар бэлдэгдсэн корт-  
лзбүтээгдэхүүн арым онгогжуу 28  
сонинын, эг 63,9 тоннанын алба-  
гд

С. ПЕТРОВ.

СЫСПАЙ СИЗЛЛЭЭБИ  
ҮӨРДЭЭН

Субстратный потенциал роста сорок сызныкылары анти-эти-  
бастагы сызныктер тарабы мен-  
те, сызныкты тымнылаштырып ан-  
тыкта бааланча сызныкылар.

Кытаандаз отбөлүштөгү Д. И. Собакин 78, оттон Д. Д. Порталкин 71 кулуну ызымдар, кызыл кулун Белозой тахсымга 82—83 бырымнанан хабыстылар. Оттон Сылдыг сыйлыгыга П. М. Дьяков, В. Е. Дьяковская, С. Н. Москвитин 56-ыма—63-тү кулуннанар, кызыл Белозой тахсымга 80—84 бырымнанан кулунертилер уюнга тейемалтыгын ичинки 98—99 бырымнан ичинен 7678 тегиз.

Бу хүннэраа кинилэр сымчэй  
сэллээрхтарим өссө кичэйлн кө-  
рөр, кэлбит кыстыгы эгэһэ туо-  
руур түбүгэр сымдыллар.

Билги көрө.

САХА АССР БАЙЫАННАЙ КОМИССАРЫН БИРИКЭЭНЭ № 24

1976 сыл алтынныы 1 күнэ. Якутскай к.

Саха АССР гражданнарын дьиннээх байыаннай  
сулууспаа ыгырыы туһунан

ССРС «Бары буттүү повиской эсээнхэс туфунан» Союнуугар уолна ССРС Оборонатын министрн 1976 сэд баладан ыйын 26 нүгүлээрн 197 №-дээх барикээднэгэр олохур барикээстинднн:

Призывной участок стартера выгнать из него 18 саастарын туолар гражданаар, ону тэгэ выгнатьтан босхоломму болдохторо ааспыт эбэтэр урут динчнэх байыаннай сулуус- паа арааа бирчичинэлэринэн ыгыраллыба- тах гражданаар илаллахтэхтор.

Дыгмизэх байгандай сулууснаа ыгырыл-  
лар бары граждандар бэйэлэрин мэдэстни  
олорор сүрдэриниз сурулла сымдаар призы-  
но? учалстантарыгар военкоматтар бирикээс:

тэргээр бийлснээс болдогхоо чухалкайды  
нэлэр элбэйнээсээхтэр. Өрүү өлсөр сирдэ  
ритгэн бусах нэмгэ атын сиргэ барбыт при  
звнниктар воиснак учуонка турар воисно  
маттарыгар нэмгэр нэлэр элбэйнээсээхтэр.

[illegible]

САХА АССР БАҢЫАННААЙ КОМИССАРА,  
ПОЛКОВНИК А. ЧЕПЕЛЕВ.

# Политической, экономической үөрэх сага дьылын көрсө

## Сорук — үлэһит үксүн хабыы

«ССКП XXV съездин уурдаа-  
тарынан сибээстээн партийнай  
үөрэхтээһин соруктарын туһу-  
нан» партия Киин Комитетын  
сага Уураада быһылты полити-  
ческой, экономической үөрөх  
тэрийинтэ чопчу соруктары ту-  
руорда. Марксизм-ленинизм то-  
рут сүөлталаах принциптарын  
үөрэтингэ улахан бөлгөмтө  
уурулуутунан бары коммунист-  
тар, совхоз хас биирдин үлэ-  
һитин үөрөхтөөн хабыыны тэ-  
рийэргэ кыһанабыт.

Партийнай, комсомольскай  
уонна экономической үөрөхтө-  
төөн быһыл барыта 580-тан тах-  
са араае идэлээх рабочайдары,  
инженерэй-техническай үлэ-  
һиттэри хабабыт. Киинэлэри 51,  
өл иһилэр 21 үрдүк үөрэхтээх  
пропагандистар үөрөтүхтэрэ.

Ааспыт сылга политической,  
экономической үөрэхтээһин тэ-  
рийинтэ уонна түмүктээһинтэ  
үгүс итэбэстэр таһаарыллыбыт-  
тара. Итэзэччилэр эриэ-дэхсн  
сылдымылара тэриллэбэнэ за-  
нытислар төлөрү көдүүтээх-  
тик барыылара ситиһиллэбэтэ-  
рэ. Үгүс экономической куру-  
һуоктар уонна коммунистичес-  
кай үлэ оскуолалара куолуту-  
тар эрэ үлэһээбиттэрэ. Ити  
итэбэстэри туоратымга пропа-  
гандистары сүүмэрдээһинтэ  
уонна бары үлэһиттэр үөрөххэ  
дыбыллыларын ситиһинтэ сү-  
рүн бөлгөмтөнү уурабыт.

Политическай үөрөхү базач

ча тэрээһиннээхтик совхоз Сы-  
лааннаагы отделениетын пар-  
тийнай тэрилтэ (секретарь  
Софронов Н. С.) саралаата.  
Маныа бары коммунистар пар-  
тийнай үөрөхтөөн хабыллы-  
лар, пропагандистар төлөрү  
сүүмэрдэниилэр. ССКП XXV  
съездин матырыяалларын ди-  
рингэтэн үөрэтин, экономичес-  
кай быһылтын үрдэтин таһынан  
Фермаларга зоопет-куруһуоктар  
тэриллээхтэрэ, механизатордар-  
га туспа куруһуок аһыллыа.

Хатылы отделениетынаагы  
партийнай тэрилтэ (секретарь  
Я. И. Пруденкал) тэрийэр ку-  
руһуоктарыгар «Тыа хаһаайыс-  
тыбатын салайыы төрүттэрин»  
Р. Р. Степанов, «ССКП поли-  
тискай актуальнай бопуруос-  
тарын» И. Я. Чичигинаров,  
«Партия туһунан бэсэбэстэри»  
Н. И. Харлампьев, зоопет-ку-  
руһуогу В. Г. Попов, В. В.  
Сергучев үөрэтээхтэрэ. Ити  
куруһуоктарга барыларга ар-  
солбуйар пропагандистар аһа-  
һыллар.

Соловьев отделениетынаагы  
партийнай тэрилтэ (секретарь  
Крилошалькин Н. Ф.) олохтоох  
оскуола, отделение салайаач-  
чылары, специалистар пропа-  
гандистарынан аһаһыллар. Ма-  
на 17 коммунистар, 35 комсо-  
мол чилиэннэрэ куруһуоктарга  
үөрөннөхтэрэ. Итини таһынан  
рабочайдарга аһаһаач оскуо-  
лалар тэриллэннэр.

Ол эрээри баһаыһаанна ба-  
рытытар эриэ-дэхсн буолбатах.  
Политическай үөрөхү тэрийин-  
тэ ордуу көтүмэхтик Кытааннах  
отделениетынаагы партийнай  
тэрилтэ (секретарь Потасов  
Н. В.) сыйыһааччыта. Полити-  
ческай үөрөх дьыла саадалана-  
ра субу тирээн кэлбитин үрдү-  
лэн, баччаанга диэри пропаган-  
дистар чуолкайдана, итэзэчи-  
лэр сүүмэрдэнэ илтиктэр. Ма-  
нык бытаарыы хайдах да тулу-  
булдуун табыллыбат. Болтоно  
отделениетынаагы партийнай  
тэрилтэ итэзэччилэр аһаһала-  
рын парткомго киллэрэ илик.  
Бары полит-оскуолалар уон-  
на куруһуоктар быһааныахтын,  
системалаахтык үлэһитлэрин  
тэрийин, ССКП XXV съездин  
матырыяалларын үөрэтини  
халымыттан таһаарыыга күүс-  
көмө буолар тыаа производ-  
ствоны кытта кыса сибээстээн  
мытыы — быһыгы улахан элпөт-  
тээх соруктут.

Бу күннэргэ итэзэччилэри  
өссө чуолкайдан, ситаралла  
илик сирдэргэ солбуйар пропа-  
гандистары аһаһалаан бары  
куруһуоктар үлэлэрин алтыл-  
лыы 11 күнүттэн тэрээһиннээх-  
тик саадалымыларга бөлөмнө  
нөбүт.

Е. ЕФИМОВ,  
Субуруускай аатынан  
совхоз парткомун секретара.

## Казахстан бурдуга



КУСТАНАЙСКАЯ УОБАЛАС.  
Кырыс сир механизатордара  
ССКП Киин Комитетын Гене-  
ральной секретара табаарыс  
Л. И. Брежнев Казахстан бур-  
дугу үүннэрээччилэригэр Ийэ  
дойдута биир милянара сүүс  
мөлүйүөн буут бурдугу аты-  
лыырга дьэн ыгырыытын үлэ-  
хан биһирэбиллээн уонна өрө  
көтөбүллүүмүн көрүстүлэр.  
Республика бурдугу үүннэрэр  
бөдөҥ хаһаайыстыбатын «Буре-  
вестник» совхоз рабочайдары  
бэйэлэрэ урут ылыммыт эбэ-  
һээтэлиститилэрин хаттаан  
нөрдүүлэр уонна 80 тыһыынча  
таннатын итэбэһэ суох бурду-  
гу атылыырга быһаарынны-  
лар. Маныан элбэх  
лар.

Республика тыатын хаһа-  
йыстыбатын үлэһиттэрэ бэйэлэ-  
рин быраһыныннытарын — тыа  
хаһаайыстыбатын үлэһиттэрин  
Бүгүн Союзтаагы мүнүн үлэ-  
улаха ситиһиннэн — карсэллор.  
СНИМОНКА: «Буревестник»  
совхозтан бурдугу тутар пуугу-  
на сака үүнүүнү таһыы.  
В. ДАВЫДОВ фотота.  
ССТА фотехрониката.

## ССРС Үбүн министерствотыгар, ССРС Госбаныгар

ССКП КК уонна ССРС Минис-  
терствотын Советын соруудахтарынан  
ССРС Үбүн министрствоты уон-  
на ССРС Государственай бан-  
ка 1947 сыллаахха тахсыбыт ССРС  
Нордотун хаһаайыстыбатын са-  
һаһаары уонна чөлүтөр түһэрип  
иллэс государствонай заемун  
облигацияларын төлөөһүн тирэһэ  
Москвада 1976 сыл алтынны  
15—16 күннэригэр оһоньуоба, Об-  
лигациялары төлөөһүн 800 мөлү-  
йүөн солкуобайга мытыллыа.  
Төрөк табылгата киин хаһыат-  
тарга бэсэбэстэһилэр. Харчыны  
төлөөһүн бу дыал сэттиһилэ 1  
күнүттэн мытыллыа.

ССТА.

## Казахстан бурдугу үүннэрээччилэрин кыайылары

ССКП КК Генеральной секре-  
тара Л. И. Брежнев Казахстан  
бары үлэһиттэргэ государствоба  
бурдугу атылыаһынна ылым-  
мат-үрдүк социалистическай эбэ-

һээтэлиститилэрин чиэстээхтик  
төлөрбүтүгүрүнэн истиллик ээр-  
дээтэ.

Республика сары өгөрөөччүлэри  
Ийэ дойдугу маңаһаһаар  
1 миллиард 120 мөлүйүөн буут  
бурдугу туттулар. Урут бачча ол-  
лэ бурдук машина колхоза илгээ.  
Ситиһиллэбит кыайылар — бу  
илик партиябыт утумнаахтык

мытар аграрнай политикатын,  
республика тыатын хаһаайысты-  
батын үлэһиттэрин доһуурдаах  
үлэлэрин, партийнай, профсоюз-  
най, комсомольскай тэрилтэлэр,  
советскай, тыа хаһаайыстыбатын  
домна сорутоонка оргамдарын  
улахан тэрийэр уонна политиче-  
скай үлэлэрин түмүг.

ССТА.

## Пропагандистарга семинар

Илэрээ күн ССКП райкомун муннахтык саабатыгар оройуон  
пропагандистарыгар уонна политическай үөрэхтээһинтэ консуль-  
таннарыгар семинар бэриллинэ.

Семинар кыттылаахтара ССКП райкомун бастакы секретара  
Н. И. Листиков «ССКП XXV съездин уураахтарынан сибээстээн  
социалистическай нооталаһыны тэрийин уонна онус пятилетка  
соруутарын төлөрүү», ССКП обкомун Политическай сирдатылыта  
Дьэтиһи сөбүдэһэй Г. М. Сысолитин «ССКП КК «Партия XXV  
съездин уураахтарынан сибээстээн партийнай үөрэхтээһин сорунта-  
рын туһунан» уураабар сеп түбэһиннэрэн идеологическай үлэ сөрөх  
уратынара уонна пропагандистар соруутара», ССКП обкомун шта-  
ты таһынан лектора П. Д. Степанов «ССКП XXV съезэ уонна аһа  
дойдутаагы коммунистическай хамсааһын» итинэн «Аһа дойдуга ба-  
һаһаанна уонна ССКП аһа дойдутаагы үлэтэ» дьээн темаларга  
аһаһыт лекцияларын кэрөхсөн иһитилэр. Итини тэҥэ Чурапчы  
өртө оскуолатын учуутала Р. И. Васильев пропагандистскай үлэ-  
периодическай бачаат матырыяалларын сүүмэрдээһинтэ, харайы-  
та итинэн таһыныыга, ССКП райкомун пропаганда уонна поли-  
тическай агитацияда отделение сөбүдэһэйин солбуйааччы Н. Д.  
Носуров пропагандист үлэтин тэрээһинигэр наадалаах сүбэлэри  
бэрдиһилэр.

Оройуон совхозтара 5227  
бороону кыстыкка киллэрдил-  
лэр. Ити иһиттэн 1741 төбө  
оройулаан төрөөбүттэр, олор-  
тон аһатыы, көрүү-харайыы  
мөлтөбүн түмүгэр 531 бороон  
III уонна IV сорт туруктаах.  
тармаан быһаарыллыбыттар.  
Ону биирдин хаһаайыстыбала-  
рынан көрдөхкө, Карл Маркс  
аатынан совхозка 2023 бороон-  
тон оройута 512, итинтэн мөлтө-

дөргө кыах баар.

Бычат сүөһүгү хаһаайыс-  
тыкка төлөһүтөр туһуттан  
киин аһаһын үчүгүйдик хаһа-  
чылаахха, кыһамыһылаах үлэ-  
һиккэ, эрлээх кийиэхэ ту-  
тарыахха наада. Итинэн си-  
бээстээн хаһаат бу нүөмэри-  
төн саадалан онгоһук үүтү, са-  
ратовскай көөнньөрбөнү, инд-  
ропоннай күөх үүһээһини хай-  
дах бэлэмнээн онгоруу сүөһүгэ

Специалист сүбэтэ

## СҮӨҮГЭ — ИЧИГЭС, ТОТООҮУ КЫСТЫГЫ

төх туруктаага 158 төбө, Су-  
буруускай аатынан совхоз  
1617 борооннообуттан оройу-  
лаан төрөөбүтэ 703 сүөһү баар,  
онтон эмиз III—IV сорттаах-  
тара 140, оттон Эрлиик Эри-  
стани аатынан совхоз кыстык  
сирдэрин буларбыт 1528 төбө  
ити груһа сүөһүлэртээн  
оройулаабыта 526 уонна киин  
дыккалар куннаах-таастаах  
бороонун аһаана 233-кэ тий-  
бит. Ити иһигэр ордуу куһа-  
рал туруктаах бороонноор Бо-  
лугур, Хатылы, Кытааннах,  
Хонторо, Хадаар, Хайахсыт,  
Чавыр отделениеларыгар, от-  
тон оройу саастаахтар байы-  
лар өттүлэрэ Субуруускай  
аатынан совхозка баалтара  
быллыы.

Итиннан бычат сүөһү кыс-  
тык тэрээһинигэр кыра да  
итэбэстэр, бытаарымытар ула-  
ан хоромнууга тирдэхтэрэ.

Пятилеткада бүтүннүүтүгэр  
тирдээлибит быһаары уон-  
на ылыммылыбыт эбэһээтэхи-  
стибэлэр туолууларыгар быһы-  
ты кыстык ураты сүөһүлэ-  
мэра биллэр. Ынах сүөһүгү  
государствора туттарыы эколо-  
мическай көдүүтэ — бары  
мыты — бычат сүөһүгү кыстык  
устата мунуутуурдуу төлөһү-  
түүттэн быһаачы тутулуктаах.  
Холбоһор, Эрлиик Эристани  
аатынан совхозка ортотунан  
112 кг тыһыынаах ыһаһыһаах  
бороонноор бааллар. Кыстык  
устата биир бороон ортотунан  
100 кг улаатарын ситистэхкэ  
уонна кэлэр сайын 110—120  
кг төлөһүтэхкэ, государство-  
га туттарыалар сүөһү орто  
ыһаһыһын 310—320 кг тиэр-

сэттиһин тэрийин туһулап  
спецалист сүбэтин бачаатын-  
бит.

САРАТОВСКАЯ КӨӨННЬӨРБӨ

Киинит бэлэмнээһинтэ на-  
да буолар тэбэриһилэр: 100  
литр уонна 800—1000 литр ис-  
тээх мас буотукалар, КВ-200,  
300 оһох, заводской булкуйаач-  
чы (смеситель) эбэтэр мас  
курдьахтар.

Көөнньөрбө маннайгы аһы-  
тытын эбэтэр доруоһатын  
оройуоннаагы ветбаслабаторо-  
ри онгоруу. Оттон күннүтэ  
туттулар көөнньөрбө форма  
ормонкуһиниттар бэлэмнэлэр.  
Ону онгорууга 600 кг ортууа  
турар ууга 20 кг салициһаай,  
дыармыса, оруос бурдук мээ-  
кэти кутан маһийиллэр уон-  
на улахан буочука иһигэр  
олордуллубут 100 литр истээх  
буочукада кутулар. Ол буочу-  
калар иһа ардыларыгар 45—  
70 кыраадыстаах итин уу баар  
буолуохтаах. Оччого көөнньөр-  
бө 3 чааһынан бэлэм буолар.  
Ити бериэхкэ крахмал саа-  
харга кубулуйан маһыһаа  
амтаһаар.

Оройулулубут көөнньөрбө да-  
чытыбатын быһаарыы судур-  
гу — киин убаһаһыттан боруоба  
ыһаһаар уонна биир быры-  
һаһаах дьуот иастойсатын  
биир — иһа хаһыһааны тэ-  
малатылар. Онуоха киин үү-  
тэй хааһыстыбадаах буолла-  
бына, күөх өһөннөхөтээх.

Бу күннүттэн 30—32 кыра-  
дыс сылааска диэри сойуһу-  
лар уонна 5—8 кг бурдугу,  
этиннэ ветбаслабаторинит-  
тан ыһаһылыбыт 25—30 кг до-  
руоһаһы эбип кутулар. Онтон  
16—24 чаас устата эмиз 62—  
70 кыраадыс итин ууга үөлө-  
һтэлиһитин курдук тутулар.

Биир тоһа саратовскай  
көөнньөрбөнү онгорууга на-  
да:

100 кг кырбаммыт дордохой  
аһылык, 40—50 кг мээкэһа-  
мип бурдук эбэтэр 60—80 кг  
комбикорм, 500 грамм сериэй  
кислота, унуох күлэ эбэтэр  
фторуттан босхолонмут фос-  
фат эбэтэр 2 кг трикальций  
фосфата.

Итидэри барыларын үчүгү-  
дүк булкуйулар уонна 400  
литр уу кутулар, биир чаас  
устата ортутулар. Ол күннүт-  
тэн буочука туолуор диэри  
тыһыны уу эбэн 30—32 кыра-  
дыс сылааска түһэрип сойу-  
тулар. Онтон 75 кг рабочай  
вазаска (көөнньөрбө) холбо-  
нулар уонна бүүс-бүтүннүү-  
түн кыһаһын туран маһийил-  
лэр. Маныан бэлэмнэһит  
көөнньөрбөнү 3—4 чаас сү-  
бугун иһинэ сүөһүгэ биирди  
бэлэм буолар. Биир ыһаах  
8—10 кг, бороонно 5—8 кг  
тинсэр тына споттэхкэ маһы-  
һаа.

Н. ИГНАТЬЕВ.

ОЛОХ УЙГУТУН УЊАНСААЧЧЫЛАР

Сарсын—Тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрин Бүтүн Союзтаабы күнэ

Тыа хаһаайыстыбатыгар партия икки сыалы туруорар. Бастакыта: дойдуну аһынан-үөлүнэн уонна тыа хаһаайыстыбатын сырьетунан эрэллээхтик хааччыйыыны ситиһии, онуоха мэлдьи сөп буолар резервэлээх буолуохха. Иккинэ: куорат уонна дэриэбинэ материальнай, культурнай-бытовой олохторун усулуобуйаларын чугасаһыннарыы өттүнэн өссө инники диэки хардылыахха, ити биһиги программнай көрдөбүлбүт буолар.

(Партия XXV съедигэр ССКП НК Отчуотунай дакылаатыттан)



## 3000-лаах КИРБИ ИҶИН

Хэс биридний фуражтай баяхтан итгичд-  
ли үүтү ырга соруу туруарунуу нанан  
ахан дьыала буолбатах. Онуэ пятилетка  
бастань сылыгар итиннин үрдүк соруу  
эройон биэлиилээх ыанныгысыта В. Н.  
ТАРАБУКИНА бэлэстэмнэт.

Бу байэтин идэтин мунгуурууд баһылабыт сүөсүһүт буолар. Ынабы хайа нэмгэ хайдах көрөрү-аһатары, режими тутуһууну, ынах симыын дытта үлээлээһини үчүгэйдик билэр. Оттон ынахтарын буоһатын бодьобун эниз хаһан да нөгүтээччүтэ суох.

Варвара Константиновна мөнгөрү ызын-нынсыт эрз буулбатах, ону ааһан бэйэтин бэйэ опытын атыттарга тириздэргэ ыһаллар, онуоха ордук эдэрдэри уһуяр үтүөһүннээх наставник быһыытынан биллэр. Оссэ уонтан таһса сыл ферма старшайынан үлэлээн кээлэ. Ол тухары минн салайар Бырыы ферматын коллектива Холтобо отделениетыгар эрз буулбанка, Зрилин

Эристиин аатын эх савхэна социалистическай куоталаһы инники куенугэр тахсааччы, ону аһан оройон үрдүнэн биир бастын үлэлэххэр ахсааннарыгар баар.

Бырыы фермата 110-ча ынахтаах, Манна сыл 9 ыйыгар хас биридди фурагнай ынахтан 1801-дин кг үүт ынан, былаан 253 кг-нан аһарылына. Ол иһигэр сайынны изччирэк ыьдарыгар 1064-түү кг үүтү ыаннар, биэрбит тыллаларыгар турдупар. Аһардас күһүнгү кирби ийга — балабан бийыгар — сайыларыллыбыт ынах ахсыттан 208-тыг кг үүтү ыатылар, Ити гоафиттан 50 кг-нан ердук.

Старший ваныккысyt В. К. Тарабукин: ити кэмгэ 2607-лии кг үүтү ыан кэллэ күөх мэнчирэг ыйдарыгар 1432-лии кг үүтү ылла. Оһон хас бирдии фураннаҕынарыттан 3000 кг үүтү ыыр, өссө аһары дайбыр да кыахтаһна.

А. ГОТОВЦЕВА.

СНИМОНКА: В. Н. Тарабукина.



ТЫЛЫН Т.О.Л.О.Р.Д.О

Уолаттар уонна эр дьоннор фермага үлэһин тахсыылара бастаан хайдах эрэ муодарбаалыны үөскэтэх курдук. Хонуу үлэһиттэн дуулайыт, сайынгыта эт оттууртаң төлүбүт, кыһын-гы бытархан тымныыга мөс нэртэртэн дуулайыт дьон сылаас сири, хотону, булан эрдэлэр диччиллэр да баалара.

Дынгэр, урут хаан да састы-  
батах үлээлэргэр бэйэ багатынаан  
тыдланан барым, механизация  
көрүгэ олох да мээнгэр мнэстэ-  
тигэр, буолан баран сүөбү инти-  
тин обугэ сагаттан марахан үлэ-  
тигэр бэйэ күүбүн хөлөнөн кө-  
рүү хорсуу быһымына көрдөрүү  
этэ. Маньаха, этэргэ дылы, сүө-  
бү баһын унуоудун эрэ сым та-  
һаарымынан аны дуоһуйбат буол-  
бут кэмтэ, кини кунгун-таһыан  
эбин тунсарымы, улаатыннармы,  
бизэр аһан-үөлүн муугутуурдуу  
үрдэтин ирдэнэр кэмнгэр ферма-  
да тахсыбат уолаттар уонна өр-  
дөөһөөр сүөсүһүү идэтин үчү-  
гэйдик баһылаат барбыттарыгар  
эра сөбүү-махтайымы бодо буод-  
бута.

Бипр оннуг көбүүн кинизин Кара Маржэ аатынан сөххө Одьулууннаары отделенпятии сүөсүһүтэ Я. И. Лавров аатта- ныйа ааттанар диэххэ наада. Ки- ии ферма үлэһитэ буолбута сүүр- бөччө сыл буолла. Ити усталаах туоратыгар үтүмэи сүөһүнү, шаар пырэйи уонна бороонугу буюбай- дон калла. Үлөтин чүөмчүтө сымлата тупсан илэр, сикаттан сага көрдөрүүххүэр, Олуоха бипр нэрэхсэбиллээдэ кини бастыгвар бачыгымнарын тута нилэ хыан- ыллара, бөйөтин бипр идэлэхтэ- рил социалистической куотала- ыһыга көбүлүүр үтүөнннээх үгэстөөдө буолар.

Яков Иванович ССКП XXV съездин делегата П. С. Ефимовна бачымын батын 50 ыларын нито ыдыта. Онтукаларын сезон устата 120-лин кг улаа-ттынарарга эбэһэсталистибэлэм-мита. Билигин кини аты сорутун хайдах толорбута билинэ: хас биһрдн бороно сайынны ыд-дарга ортотунан 138,2 кг приво-ди биэрбиттэр. Онон кини падо-войунан 6938 кг эти өлгөрөн кэл-бит.

Билигн итн бороонирун клас-  
ык кэмгэр хонук ахуйн эзнэ-  
нгардыта төлөхүтэр сорултаах  
н аата сайылыкта тухсаллары-  
н тыгшидох мйөөһүнүнэн 287  
т-мы үхтүүр сүлхүтэр буолан  
руйахтубуз.

П. АФАНАСЬЕВ.

СНИМОККА: Я. И. Лавров.

Ийэ дойду  
хаһынатыгар

Оройуон соххоотара нэрмэлх-  
таах хара саһылга нитининэн дьа-  
рыстанар буолбуттара сүүрбөттөн  
тахса сым буолла. Ити көмөр  
муньуньмут оһиһытыттан сым-  
нактаатахха, рациона тодору ту-  
туһан аһылык наадалаах көрү-  
лүөн уонна дэлэйдик хаачылы-  
матыһытыттан айы саһыл үс  
пыммыттан биһрө кытарыыр  
сыллара бааллар. Оһон саһылга  
олус туһалаах минтай бадьыга  
булууну төрөйүнэххэ. Ааран  
сөрлөххө, баһири күөктөн муньха-  
дыар быччымакаларбытын сүөһү-  
бүт олуктун атин, о. д. а. ороскуо-  
тунааһар ити үгүс хороммуну  
салабыт.

Субуруускай аатынан совхоз сабыл илэр фермата ааспыт тигилеткада 226 тыһыынча солсубай суумалаах сабыл тирилин иэсүдарствода туттарда, хэс бирилин тирин 108 солк. турбута. Уоп

сыйынан да, жылы нитэччлөр  
оройуөгига соротуопалданар  
ылданиаах түүлэх 30 бырыһыанын  
бизиллэрин сапаттааха, бу дыла-  
таба болботуо өссө күүһүргэх-  
сэ табылларын туһунан этэлэр.

Хаачмстыба уонна кэдьүүс пиделлэтиг көрдөбүллэрин үлэ ханнык багарар салаатыгар түгү-бар нэстээхпит. Билин форма-быт коллектива кыла туута ма-лааннамытын көрсө аһатыны, көрүүнү өссө түгүсүр өһүн ки-һанар. Оттон хас биридин тириш кичэйээхтик уонна үчүгэй ха-ачмстыбалаахтык тэһэстэнэригэр хаһаангытааһар да дьаныһан ту-ран ылсар санаалаахтык, Итичэ Ийэ дойду хаһынагыгар өһөһүн бас тыһыл көмүс буолан киирэр 546 саймалыт тириштин хас бири-динэ 110 солкуобайынан сана-лаларын ситиһээхпит уонна соххоһутугар 60 тыһымча сол-куобай суумалаах дохуоту бэ-риэхпит.

М. ИВАНОВ,  
ферма сэлбидиссэйз.

## БЭРТЭЭХЭЙ ПРАКТИКАНЫ БАРДЫБЫТ

Тыг хайсааг устгаарын механи-  
кацилаагийн уолна электрфи-  
кацилаагийн Олзулгүтээг  
тэнхүүмээр үүрэгзүчлээр са-  
аагийн агсын төрөөбүт-үсгээбүт  
өөдөөгүрбүтээр произвоет-  
сийн практикада таргулаачы-  
лут

Мин. Аржадий Саловьеструун  
Субурууский аатынан сохтоз  
Хатынгуабы отделиениетин үр-  
дүе үүрүүтүн өсөмүтүзэр 874  
гектарга бурдугу бистарырга  
илээтүм. Огно гектар элемент-  
тан 9,8 центнер үүрүүнү ылым-  
быт. Оройдон 1975 сылга чөм-  
чон көмбайнера В. А. Протопо-  
лов, көмбайнердар Н. Парфенов,  
Е. Попов, Д. Попов билигинки  
байына байыкын сүтэрбөккө-

тогтноо тохуулан мнрв, го-  
нуу тараабын эрмэлзтийн  
мнрв уонна бигр дуудуур-  
бас, тымнаах коллектив угуо-  
кэмээж оскولاتылар гэрэгтти-

109

Техникумга мэдэж буйгаа  
гим туй-тамнаас тохуундээ  
практиктайгаар чингэртбитгээр  
көмөлсөлт дотуудуу тохуу м.  
заннатордормоор мэтгэл-ба.  
хууна мэтгэлт үеэнь кинилэри  
гөрүүлээх бяралынньхтарм.  
лан эсэрэлмилит, латилетма со.  
гудажтарм голороллоргоор са.  
га ситийнхлэри бэрорбыйт!

С. ПОПОВ,  
техникум үүрэнзэчхитэ.

Θεοφάνεια.

## Отделение управляющей

Учуутал В. Г. Титов отделение управлюющеймиди алам-  
матлар кырдыарас коммунистар, күөтэйэр күппиригэр кэл-  
ху аҕаар тургубут аҕа табылчыстар Д. Карпов, П. Демьянов,  
эмиз ор сылларга үлэрэ-хамнаска эриллибит П. Егоров, Р. До-  
пилов уо. д. а. эдэр сайлааччыга көмө-тирэх буолбуттара.  
Отделение совета бары ыытар үлэтиэ олохтоох партийнай  
территория, Совет исполкомун кытары бииргэ сүрүмүээн ыы-  
тара олохтоомутта, актив күүүнү туһаммыта.

Эрийнх Эрхитин аяллын голлох Чакырдаагь отделениета  
Хэнайыстыба уонна оройуон үрдүнэ социалистическай куо-  
талаһымына бастыгнар ахсаанырыгар ааттанар буолла. Аас-  
пыт сыл кыстыкын түмүгүнэн чакырдар оройуонга үһүс  
миэстэни ылыттары. Оттон сайлангы маччирэн мьдарыгар  
үрүү-күгэни дабыллыгы уонна общественнай сүөһү аһылы-  
гы бэлэмизэһиниэ өссө вохтоох куоталаһымына таниппиттэ.

Ол түмүгөр үүт валовой маамын уонна государствога атыы  
лаабынын 9 мйдаах былааннара аһара толорулуунулар  
итиэинэ былырмын баччатаарар элбөх үүт маанна. Оттон биэр  
фурааждай мнахтан ити кэмнэ 1683 кг үүт маанна, ол иһигэр  
сайынтыгы 4 мйдаа—980 кг оннугар 1002-диги кг.

Общественный сүрү айбар азаан 2018 тонна ет сору-  
тупкаллина, 270 тонна силдес угулунна.

Ити ситхинилэргэ үрүххүтэ учуутал, билигин совхоз бичиг бодог отделенийн управлюшайа, пропагандист, коммунист В. Г. Титов сайдаагыччы быһымынан бэйэтин кылаатын киллэриһэ.

СНИМОВЕ: В. Г. Титов.

П. СЕДАЛИЩЕВ текстъ уаина фотота.



Идэтийши уонна кииннээһин курсунан

Хаһаайыстыбалар икки ардыларынааҕы холбоһуктар

Кировский район стал участником операции «Волна культуры» — масштабного проекта, задачей которого стало формирование единого информационного пространства Советской области и кооперативной организации на территории района.

[illegible]

— Адыгэстæ промæстæ нæ чæ-  
ттыдмæ бæдзæмæддæг, — дзыр-  
дæддæг дæддæгæстæм дæддæгæ-  
ри Н. Н. Мæдæв, — мæн бæдзæ-  
тæдæгæстæм бæдзæдæгæстæм

милитатор итгэлдээ дарагчтай ба-  
тайн диллэргийг үрэгдээр, Бахадун  
мөхлөм — дээр хийгээнийхэн  
дүүр коммиссын толоргогчийн  
дэвтэр. Өө гүүмгэр нийгмийнхэн  
сүүмгээгүүм арто дэвлэлдээр  
дэлгүүм дүүмгүүм уушны дэвлэл  
тэг дүүмгүүм н-дүүмгүүм 69-гүү  
сүүмгүүмдүүлж баруун дүүмгүүм дүү-  
мгүүм дүүмгүүм.

[illegible]

Советский өрөөнөн үзэгдэлтэй  
рхи онцгой нэртэй обьектууд  
байрлалынхаа төрөлх нүүдэлд  
астагдмалга жинхэнэ табиғат  
түгээлэр цэцэг арбынларын  
холодхуурын уушлаг бары  
өрөөнөнөрөөр тэрмийн бэлтгэ  
малга. Итгэлэн гэгэ бийрэн көн  
илгэс, гэгэ бийрэн бөөмөс фср  
үдэрн тэвчгэстэйлэг бэлтгэ  
тэвчгэстэйлэг кинималга  
тэвчгэстэйлэг кинималга

Г. ЗЫКОВ,  
СССР

Кировская обл., Советский



Одоо-ахмаах сүүрээрнэ хотрун ха-  
нан сүрбнэ бэрийн! Бу билэгн  
күөх кыраага, мэргэ кыраага  
көүд коччуйа, буулаахаа сү-  
дэр оёолор арыах сүлбэр  
сүүрэр сүдэрлэвгэ, түүтэр көбүр  
дэргэ оройуоцманы спортивна  
батын көлүскүү тахыахаара.  
Туох билэгн, бадар Олимпика  
чемпиона Павел Пингийн туйады  
хатарааччылар ити хас түрэм  
ахсын тусуа, сүрса сүдэрлэвгэ  
дэр ортолоругар баалара буолуо.  
Үүһэр көлүөнөн ой-ганна, өрдү  
ахсаан өттүөн эргичи сайда-  
ланх, чэгили-чөбүк гыч итгитэ  
баар ыраахаттары аахыабыа  
спорка уфараабат туйааччылар  
— өнөрүктэр билэгнэрин-кө-  
рүүһэрин, үгүс сыраларын бэ-  
рэлдэр.

Спёрка бэрт ирээдэйнхэндэ шэ-  
хэллүүлэх дэонтон Пэ-гикари Егө-  
рошиг Барахсановыг билбэг жийн-  
буца, бийнги өрбүйэмтүгэр суу-  
да буудуо. Мангык авторитет  
диринг убаастабылы жини сүдүбө-  
чэ сэл физкультура учуутасы  
ван эгжилэ суух үлэсэн иллэ.  
Ити дэм устата үнө үгөдэаччи-  
тэ арыас күрэхтэбшнлэргэ бастан  
пиедестат саямай үрдүкү үктэл  
гэри түрбүтүн эдэн снпэлэкин  
Косин сымларга өрбүйөнгэ Чу-  
рапчы I №-дэх арыс кылаастон  
окуолатын сүүмэрдэмнит хама-  
далара (бу окуолаттан, үтс кур-  
дук, шкылын хамаанда тураач-  
чы) күрэхтэбшнлэргэ үкөү ба-  
такм мисеталери бөлөлө үктэ-  
лэр үтэстншнлэр. Ол курдук сүү-  
бүрдүдэр, — атытартан ордул са-  
йыншлар. Поликари Егөроши-  
кыра кылаастартың саралаан. До-  
бурдах оодолору талан, эрдэтти  
күрэхтэбшнлэргэ кичэллэхтин бл-  
дэмнишсэ кыйыы сүрүн төрү

● Оройуон чулуу спортсменнара

ФИЗКУЛЬТУРНАЙ  
ҮЛЭ ТҮЙГУНА

ТУНДРА БОУСАД.

Бедодобекхай найишатар олук  
тоох Бараксанентар уулдара Шали  
кари кыра ардактан барына  
бары башыа-коруон баралар  
уочка тугу билибти тука тайа  
рыстарыгар сибилан киини  
үөрөтөр үтөстөрө. Уол уон ха  
таар талтылар ийэтэ, ийетэ, де  
эрэ буолат, арга күн сырдыгыт  
тап жанытара. Ошон киин ы  
батыган олук бары эририни-тү  
шүүнү тулуйан, олору ардакты  
туорууга үөрөнөн улаанына  
Окуустар үөрөнөр сылларыга  
хайынардырын, сууерин олук  
т иттыра. Ол билиһыгар аччыгы  
атастарыгар алаах хайынар  
хайлах сыдыамык табары бейт  
билерини көрдөрө, үөрөтөр  
Кырдыха, өрөлөрү спорна угул  
мөрдө мата машина сыдыамык

Үүн төгүс сааһынар, уал ойбо  
Сарыктар үрдүк чыаэа тиктай  
Нийэ дөйдүтүн араңаччалыа  
ытык нөһүн толоро Советска  
Армия кэжэһинэр ыгырыалыб-  
та, Ридной Бараманон радиэ  
үөрөдүн бүтүрөн Хабаровскайнан  
Чукотканан, Молотовскай уобала  
һынан сулуусуналаабыта. Бары  
нытыалар күрэхтэһилэргэ көх-  
төөхтүк кыттан; командиорно  
мэхталларын үгүстүк ылаттынар  
Ордук хайһаарынан сүүрүүтэ си-  
тиһиллэмһинэ.

[illegible]

республика чынын көчүсүзү Чы-  
та куурака конушта. Уолаттар  
буз Сийбир уюна Далинай Вос-  
ток нурууларын экипэттээз тү-  
дүлсөдөрүгөр сымеа хаманымал  
рыпач, мындыр өйдөрүн, бар-  
ган баяндыларынча үтүс ха-  
мандалар инжиларитер түбөн ик-  
те минетер тахсыбытара. Ал-  
мында чынышпэр бары 1 ээри,  
куорамын талорбуутара, Киниле-  
р, фотолорутар отутун туудубт Поли-  
сони Барадхонин эмне баяра.

Поликарп Кирозович хэс уурын хэс сэлэнгэ ахсын нэгдэртэри, поннорон нхэр идэлэх, үөр нэгчлэригээр халбангизабат биш гэрлөбүзлэх. Оройуон үгүс чулуу шортгоменшарын сүүрэр суулга үйлэрибэт учууталы одо бэрлэ үйлэтигэр, кизн туттар. А. Пон сеева, А. Собакин, Б. Попова, М. Кирозовна уо. д. а. бэйлэриг кизнэригэр кинистэн элбэхтиг сүбэлэсэн, кэмэлөхүшнэрэн, кы бны үөрүүтүн үгүсүк билэгтэ тэ.

Физкультура үчүүтүлүн дөөл — үс оёго. Быра ардактарыттай эблаларын спорка дийин таптаган илдөө улаанымт буолан, кини үлүтүн ыгыктымалар, спорка бөйүлөрүн сөмөй сүтүннүлүбүнөө үчү дөсүр. Улаханнара — Владимир СТУ студена, республика билим дөөл дунбатчыга, кыыстарга Над сөтүөл тешииникви уонка хафымаларын дьарыктанар. Дө итөөн сэлбана турар спорка дьиктиээ таптаа.

Бийиыгы да үөрөх дылаа. И  
ликари Егоровичка сымыйыта  
саралана: Чурагына 1 Мэдэ  
арыс кынастаах оркулаты  
адыр быйыйдара «Сапа олох» ха  
лыат биринини даһаайынарына  
буолулар. Иччаты эт-хаан от  
түлүн сайыныарыгыга ар сымал  
үзөтө урдуктук сымаланаан бил  
лиг кини түүһүн «В. Н. Ленин те  
рөөбүтө 100 сыла туолуутун б  
диэтээн. Кылабыннээх үөрэ  
инин» медаль, «Поруот үрөтү  
ринигин түүһүна», «Физкульту  
түүһүна» значоктар нигиэтэллэ

Тобон да түрөт үөн бизе сапн  
тар сырыттар, кини билигин да  
ны көрүңө элар. көбөрөчтө  
сөргөх, хаамара-синмәз чөпчөк  
Ити олобуи аргынынан снөр,  
талыят кини дымлрата.

Д. ЗВЕРСТОВ.

## Омук сиринээби культура сонуннара

**БУХАРЕСТ.** Румынская музыкальная советская музыкальная фестиваль выступила тур. «Атенеум» концертный спалада Евгений Снегидин салалататый ССР Союзтарын Госу-  
дарственный академический симфонический оркестра Д. Шостакович, Т. Хренников айым-  
пызырын голордо.

БЕРЛИН. ГДР столицатыгар политический графика ван дойдуутыгы быыстанката аһылына. Манна 30 дойдуттан 1400 үлэ көрсүдүлэр. Быыстанка сүүн темата — империализмы угары, иһин аймах зыдаэхтин; өлөрүүтүн, нуруоттар хардарыта өйдөнүүлэрин аһын өсхүбүтү биэр санааланыы.

МАНИЛА. ССР Союзтарын Государственный академический Улахан театрын балетын маастардын концертынан маани толоруу мастерствогытар Маниллагабы фестивал сараланна. Советский балет биллиилээх представителлэре Е. Максимова, М. Лавровская, Л. Семеняка, А. Богатырев уонна да атыттар П. И. Чайковской «Кубабаах күөл» балетын юккис аятатын, атын балеттартан фрагменттары көрдөрдүлөр. Публика советский артисттары истиниһин көрүстэ.


CCTA.

Редакторы-сложулааччы С. И. ЧИЧИГИНАРОВ

Субурууснай аатынхан сөвхөз дирекцилта сөбөтүүлнэбэ тутта-рарга анаан мунхалааһыны тэри-йэр. Онон мунхаһыттар биригээ-дэлэригэр кириэн ним үлэһиэ-бадалах сөвхөз охотоведын кыт-та испэстэ сылдьыг.

Совхоз дирекцията.

Уочарагтаах аан дойдутаабы аукцион



**МОСКОВСКИЙ УОБЛАСТ.** Аты нитэр Москвагаады Баста-  
ны заводка аты атылааһымаа даа дойдутаады уочарыттаах  
аукцион буолла. Аукционна Германия Федеративный Респу-  
бликыттан, Голландияттан, Италияттан, Финляндияттан уонна  
да атын дойдулартан аты атылааһааччылар сырыттылар.

Синможа: — Минги ким атылаһарый? (Дагестанская АССР, Губленский ат заводуттан Маллшат дизи Ахалтекинский борууд бия жердөрүүлэр).

В. ЧЕРЕДИНЦЕВ фотота. ССТА фотохрониката.

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чурапчы с. Карл Маркс  
уул. 12. ТЕЛЕФОННАРБЫТ: редактор—91-395, отделлар—91-495 уопсай—  
91-505.

**КҮНДҮ ААБААЧЧЫЛАР!**  
Кэлэр 1977 сыллаабы хаһыат-  
тарга уонна сурунаалларга су-  
рутаргытын уһнумак!

«Сага слэх» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского района КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Якутской АССР.